

# MOKANDA YA SANGO

Setémbe 2025



HATE IS A WASTEFUL EMOTION,  
MOST OF THE PEOPLE YOU HATE  
DON'T KNOW YOU HATE THEM  
AND THE REST DON'T CARE.

MEDGAR EVERS

## Likambo 3. TOYEBA OYO OKOLINGA KOMONA NA YANGO.

CHARLOTTESVILLE REDEVELOPMENT AND HOUSING AUTHORITY Lisolo ya solo: Crescent Halls ekomaki eteni ya CHARLOTTESVILLE REDEVELOPMENT AND HOUSING AUTHORITY na sanza ya libwa 1976. Ndako ya 8 étages ezali na 105 unités, mpe redéveloppement esilaki na 2024.

Bokambami ya biloko: Kosala na Programme ya Détournement ya Eviction na Services ya ba Résidents. Technologie ya Internet/IT: Kosala plan na ba classes ya alphabétisation informatique na automne oyo, mingi ekoya! Entretien: Koba kozala na mosala mingi, kosala na redéveloppement na ba sites ebele. Lisusu kozwa moto ya mombongo oyo ayebi mosala malamumu.

### TALA NDENGE TOZALI KOSALA DIFFERENCE:

- Programme ya ROSS – Kosala na pene na 50 ba participants na oyo etali ko fixer ba objectifs individuels! FSS-Ezali kokoba kosala makasi na mpe pene na bafandi 50, kotonga ba comptes escrow elongo na bango.
- Programme ya JobsPlus–Kosala mwango ya kosala elongo na ambassadeur ya bilenge
- Bobongisi lisusu – Mikolo ya sika ya HVAC esili na bisika ya piste parallèle ; bandako ya sika ezali komonana na S. 1st St.
- Services ya ba résidents – Coordonnateur ya bilenge Ismael abandi! Nsukansuka akozala na esika ya sika ya biro ya 6th St., mpe akozala na mwa ndambo ya bokutani mpe mbote (tala flyer na nse).

Ozali na makanisi mpo na mokanda na biso ya nsango ya sanza na sanza? Tika nayeba! Olingi ete bálakisa yo lokola mofandi to mosali? Contactez ngai! Lisusu, tosengeli kobenga mokanda ya sika ya bansango nini?



mossb@cvilleha.com na nzela ya Internet



**Basali ya sika ya CHARLOTTESVILLE  
REDEVELOPMENT NA AUTORITÉ YA LOPANGO**

Ismael M-M, Coordonnateur ya bilenge/Misala ya  
bavandi Collin M, Entretien Zoe L, Services ya  
bavandi (ya liboso stagiaire ya UVA) Georgia W,  
Services ya bavandi (ya liboso stagiaire ya UVA)

**Septembre CHARLOTTESVILLE REDEVELOPMENT  
NA AUTORITÉ YA LOPANGOMikolo ya mbotama**

**Perpetue M-L, Bokambami ya biloko**

Kathryn S, Entretien Winfred W, Entretien  
Virginia G, Entretien Alfred A, Entretien  
Jennifer M, Misala Plus/Services ya  
bavandi

**Septembre CHARLOTTESVILLE  
REDEVELOPMENT NA AUTORITÉ  
YA LOPANGO Mikolo ya mosala**

Thelma M, Gestion ya biloko Jennifer M  
Misala Plus/Services ya ba résidents  
Sherman C, Entretien Maria C,  
Administration Natalie R, Finances  
Morgan L, Redéveloppement Claudette  
G, Gestion ya ba biens Tamika G, HCV

**Partenariat Makambo ya ntina Jessica  
Wilson, The Hub @ The Point Église**

Hub ezali centre ya makoki ya lisanga oyo ebongisami mpo na kosalisa bato mpe mabota bazala na boyokani na lisungi oyo basengeli na yango. Ezala ozali koluka lisalisi na bilei, ndako, mosala, to misala misusu ya mboka, The Hub epesaka esika ya boyambi esika okoki kokutana na bavalontaires oyo bazali komibanzabanza, kozwa biloko ya malamumu, mpe koluka bokambi mpo na litambe na yo ya sima. Ezali mingi koleka kaka esika —ezali esika ya kobanda mpo na elikia, lisalisi, mpe boyokani kaka awa na lisanga na biso. Mpo na koyeba makambo mingi, bangonga, mpe esika, tosengi okende na [thepointva.com/thehub](http://thepointva.com/thehub).

**Coin ya bilenge**

CHARLOTTESVILLE REDEVELOPMENT NA AUTORITÉ YA LOPANGO


ezwi Coordonnateur na yango ya liboso ya bilenge,  
Ismael Moumbossy-Mbadinga! Akokengela  
bokeli/bokangami ya manaka ya bilenge mpo na  
kosunga bilenge uta na bisika nyonso na kokolisa  
makoki ya komikokisa, ya kominanola, mpe ya lokola.  
Eteyelo ezongi na session.

Ozali na mposa ya kopesa mateya? Contat Ville ya  
Elaka <https://www.cityofpromise.org/> to UVA Amerika  
Etangi [https://education.virginia.edu/research-  
initiatives/community-outreach/america](https://education.virginia.edu/research-initiatives/community-outreach/america) etangi mpo  
na kokomisa bana na yo.

**Toli ya bokolongono**

Koleisa bilei ezali na ntina mingi mpo na bokolongono ya  
nzoto na biso mobimba mpe kolya bilei oyo ebongi ekoki  
kosalisa mpo na kokitisa likama ya maladi mosusu lokola  
kanser, diabète, tansio, mpe cholestérol mingi. Bilei ezali  
ntalo mingi atako bongo! Ezali na lisungi monene ya  
mboka mpo na kosalisa moto nyonso azwa biloko ya  
kolia ya ofele mpe bilei ya molunge, mokolo nyonso ya  
poso: Cville Area Feeds. [https://cvilleareafeeds.org/zwa-  
lisungi/](https://cvilleareafeeds.org/zwalisungi/).

# Receive CRHA text message notifications!



## Get Started, opt-in to any of the following notification lists:

- For CRHA Notifications text "CRHAINFO" to 91896
- For 6<sup>th</sup> Street Notifications text "CRHA6THST" to 91896
- For Crescent Halls Notifications text "CRHACRESENTHALLS" to 91896
- For Dogwood Notifications text "CRHADOGWOOD" to 91896
- For Madison Notifications text "CRHAMADISON" to 91896
- For Michie Notifications text "CRHAMICHIE" to 91896
- For Riverside Notifications text "CRHARIVERSIDE" to 91896
- For South First Street Notifications text "CRHASOUTHFIRSTST" to 91896
- For Westhaven Notifications text "CRHAWESTHAVEN" to 91896



## Recette Poulet & Brocoli na Sauce ya Aneth De Goût ya Ndako Equipe Editorial

- 4 ndambo ya mabele ya nsoso oyo ezangi mikuwa (6 onces moko na moko) 1/2 cuillère à thé ya mungwa
- ya ail 1/4 cuillère à thé ya pilipili 1 cuillère à thé ya mafuta ya olive 4 kopo ya ba fleurs ya brocoli ya sika 1 kopo ya bouillon ya nsoso 1 cuillère à soupe ya farine ya nionso 1 cuillère à soupe ya aneth ya sika oyo bakati 1 kopo 2% miliki

1. Sopa nsoso na mungwa ya ail mpe pilipili. Na kati ya mbeki monene, tyá mafuta na mato ya monene; nsoso ya motane na ngámbo nyonso mibale.

Longola yango na kati ya poêle.

2. Bakisa brocoli mpe bouillon na kati ya mbeki moko; mema yango na esika oyo etkaka.

Kitisa molunge; simmer, couvert, tiii brocoli ekozala kaka tendre, 3-5 minutes.

Na kosalelaka cuchara oyo ezali na ba fentes, longola brocoli na poêle, réserver bouillon. Bomba brocoli na molunge.

3. Na kati ya saani ya moke, sangisa farini, aneth mpe miliki tii ekokóma pepelé; koningisa na bouillon na kati ya poêle. Mema yango etka, koningana ntango nyonso; lamba pe niokola tii ekokoma épaisse, 1-2 minutes. Bakisa nsoso; lamba, ezipami, na moto ya monene kino thermomètre oyo ekotisami na nsoso ekotanga 165°, miniti 10-12. Salelá yango na brocoli.

LINGALA

### What to Expect:

- After the initial keyword is sent, you will receive a confirmation message asking you to reply YES to verify opt-in.
- You may receive multiple text messages a month with a notification for each alert category opted-in to.
- Message and data rates may apply. Check with your carrier for more details.
- You can text STOP at any time to remove yourself from ALL lists.

View terms and privacy policy info at: [text-in-terms-conditions](#)

### Basali ya ntina mingi

*Khalid Haider, Misala ya bobongoli (Bobongisi lisusu)*

Osalí ntango boni na CHARLOTTESVILLE REDEVELOPMENT AND HOUSING AUTHORITY? Banda mobu 2024.

Bilei nini olingaka mingi? Elubu ya libota ya ndako esalemi na misuni mpe *побиты*. Nsolo nini olingaka mingi? Mopepe ya ngomba ezongaka na ndako.

Son oyo olingaka mingi ezali nini? Mbula mpe nkake.

Nzembo nini olingaka mingi? *Virginie occidentale Color* nini olingaka mingi?

Moindo

## **Important CHARLOTTESVILLE REDEVELOPMENT NA AUTORITÉ YA LOPANGO Contacts**

Nimero principal 434-326-4672 Entretien 434-422-9236 Entretien urgent après heures/na appel 434-277-2107 Mitungisi ya bokengi (anonyme): [CRHASafety@cvillerha.com](mailto:CRHASafety@cvillerha.com); Mokambi ya ON-call 434-962-5579 Programme ya Jobs Plus (Westhaven kaka): [jobsplus@cvillerha.com](mailto:jobsplus@cvillerha.com) Programme ya komikokisa na libota: [fss@cvillerha.com](mailto:fss@cvillerha.com) Programme ya libaku ya mofandi Programme ya komikokisa: [ross@cvillerha.com](mailto:ross@cvillerha.com) Programme ya mabaku ya nkita, Eteni 3 mosala: [eop@cvillerha.com](mailto:eop@cvillerha.com)  
<https://cvillerha.com/> Ezali ndenge moko na .

### **Ba informations ya Cafe ya kofutela:**

<https://cvillerha.com/wp-content/uploads/2023/08/RENTCafe-Guide-ya-Bafuta-Loyer-En ligne-mpo-na-Bavandi.pdf> <https://cvillerha.com/wp-content/uploads/2023/08/Mofandi-LOYAKACafe-FAQs-CRHA.pdf>

## **CHARLOTTESVILLE REDEVELOPMENT NA AUTORITÉ YA LOPANGO sites:**

Westhaven Sud  
1er St. 6th St.  
Ndako ya sanza  
ya ebale pembeni  
ya ebale Madison  
Ave.  
Michie Dr.

Makanda ya Sanza ya Septemba

**BA SALLES YA CRESCENT**

**Sanza ya libwa**

**BUTU YA FILM 24 septembre 2025 14h-16h00 Salle communautaire**

**GROUPE YA MIBALI MELVIN W. Mokolo ya 25 Septemba 2025 15:00pm-16:00pm Bibliothèque**

**LISANGA YA BAFANDA 26 sanza ya libwa 2025 11:00am-12:00pm Salle ya communauté**

**INITIATIVE YA MWASI Mokolo ya 24 sanza ya libwa 2025 11:00am-12:00pm Bibliothèque**

**CLASSE YA ARTS NA ARTISTES 17 septembre 2025 14:30PM-4:00PM Salle ya communauté**

**CLASSE YA CROCHET 11 & 23 septembre 2025 14h30-16h00 Salle communautaire**

**CLASSE YA ACUPUNCTURE 3 & 17 septembre 2025 14h30-16h00 Salle communautaire**

Tosengi yo ofala na ndako ya kofinda mikanda mpo na koyeba soki lokasa ya kokomisa nkambo mpo na bakelasi mosusu.

JEUDI YA LIBOSO NIONSO YA SANZA NIONSO NA 11:00AM CAFE NA DONUTS YA OFELE MPO NA BA RESIDENTS

**OFELE KOLUKA MOSALA**

Partenaire HONO YA COLLEGE YA VIRGINIE NA YE MISALA YA CARRIER

ETOLE YA PIEDMONT

Fungola mpo na bavandi banso ya CHARLOTTESVILLE REDEVELOPMENT NA AUTORITÉ YA LOPANGO!

SANZA ↓↓	Poso ya 1 Motó ya likambo	Poso ya 2 Motó ya likambo	Poso ya 3 Motó ya likambo	Poso ya 4 Motó ya likambo
SANZA YA MWAMBE	Jeudi, 11 AM-Midi na Westhaven Community Center		CV & Couverture ya kosala Kokoma Mikanda	Coaching: Kolanda na Kokoma CV
SANZA YA LIBWA	Navigation ya Carrière & Coaching	Kozwa & Kosalela Makoki ya Lisanga	Kofonga Lisanga na Yo na kafi ya Lisanga	Atelier ya babongisi mosala
SANZA YA ZOMI	Mbongo ya Solo, Makili ya Solo.*	Kopesa bato na esika ya liboso: Alingi & Esengeli	Kosala budget na Budget moko	Kososola Lifuta, Matomba & Pansi
SANZA YA ZOMI NA MOKO	Mentoring ya baninga & Ambassadeurs ya ba résidents	Solutions ya Transport & Ba Meilleures Pratiques	Misala ya kozinga: Santé ya makanisi, Ndako	Collaboration na ba Nonprofits ya Local & ba Fournisseurs ya Service
SANZA YA ZOMI NA MIBALE	Bokonzi ya ndako ya lefa (Coordination ya EID)	Botiami ya misala, Bofungoli ya formation ya secteur	Ba Fournisseurs ya Formation, Collège Communautaire & Ba Pathways	Ba Services Sociaux, FBO, & Ba Organisations Civiques

Virginia Career Marks - Efula ya Piedmont ezali Mopesi mosala/Programme ya makulu ya kokomisa. Ba Sida mpo Misala ya lisalisi ezali soki basangi yango na bato aya bazali na kokomisa ya nzoto. TDD-VI Relay: 711. Ezomoni na misala ya fiditral, ya l'Etat, mpo ya Local. Ba interpretes bazali na demande. Makandi ya EO

\* na Extension ya Coopérative ya Virginie



# MEET & GREET

Bridget Moss, Program Coordinator

mossb@cvilleerha.com

Let her know what kinds of programs and resources you want for your community. Interested in a resident leadership role? Now is your time, she wants to hear from you!

**Virtual:** Tuesday, 9/2 4-4:40pm

Join Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/99748226938?pwd=K6v4TISsDb8NPYDh59mPle6ibD712r.1>

Meeting ID: 997 4822 6938  
Passcode: 8Nw4Ca

**In Person:**

Monday, 9/8 4-5pm at 6<sup>th</sup> St.

Tuesday, 9/9 4-5pm at Michie

Wednesday, 9/10 4-5pm at Madison

Thursday, 9/11 4-5pm at S. 1<sup>st</sup> St.

Friday, 9/12 4-5pm at Riverside



# سلامونه ومنی

بریجت ماس، د پروگرام همغږی کوونکی  
ته مراجعه وکړئ mossb@cvilleerha.com

هغې ته خبر ورکړئ چې تاسو د خپلې ټولني لپاره کوم ډول پروگرامونه او سرچینې غواړئ. د اوسیدونکي مشرتابه رول سره علاقه لرئ؟ اوس استاسو وخت دی، هغه غواړي له تاسو څخه واورې

مجازی: سه شنبه، د سپتمبر ۹مه، د مازدیگر ۴-۵ بجې  
د زوم غونډې سره یوځای شئ

<https://zoom.us/j/99748226938?pwd=K6v4TISsDb8NPYDh59mPle6ibD712r.1>

د غونډې پېژندپاڼه: ۹۹۷ ۴۸۲۲ ۶۹۳۸  
۸Nw4Ca پاس کوډ: 8

په شخصي توګه

دوشنبه، د ۹/۸، د مازدیگر ۴-۵ بجې په شپږم سړک کې

سې شنبه، د سپتمبر ۹مه، د ماښام ۴-۵ بجې په میچي کې

چهارشنبه، د سپتمبر ۹مه، د مازدیگر ۴-۵ بجې په مېډیسن کې

پنجشنبه، د سپتمبر ۹مه، د مازدیگر ۴-۵ بجې په ایس-لومړۍ ګوڼه کې

جمعه، د سپتمبر ۹مه، د مازدیگر ۴-۵ بجې په ریورساید کې



# لڼقاء و تر حڼیب

بریجیت موس، منسقه البرنامج  
mossb@cvilleerha.com

أخبرها بأنواع البرامج والموارد التي ترغب بها لمجتمعك. هل أنت مهتم بدور قيادي؟ الآن هو وقتك، فهي ترغب بسماع رأيك!

افتراضي: الثلاثاء ۹/۸ من الساعة ۴:۰۰ إلى مساءً  
انضم إلى اجتماع Zoom

<https://zoom.us/j/99748226938?pwd=K6v4TISsDb8NPYDh59mPle6ibD712r.1>

معرف الاجتماع: 997 4822 6938  
رمز المرون: 8Nw4Ca

شخصياً:

الاثنين ۸/۹ من الساعة ۴ إلى ۵ مساءً في شارع ۶.

الثلاثاء ۹/۹ من الساعة ۴ إلى ۵ مساءً في ميتشي

الأربعاء ۹/۱۰ من الساعة ۴ إلى ۵ مساءً في ماديسون

الخميس ۹/۱۱ من الساعة ۴ إلى ۵ مساءً في شارع الجنوب الأول.

الجمعة ۹/۱۲ من الساعة ۴ إلى ۵ مساءً في ريفرسايد



# ملاقات سلام

بریجیت ماس، همکار  
mossb@cvilleerha.com

او را در جریان بگذارید که چه نوع برنامه‌ها و منابعی را برای جامعه‌تان می‌خواهید. به نقش رهبری ساکنان علاقه‌مند هستید؟ حالا زمان شماست، او می‌خواهد از شما بشنود!

مجازی: سه شنبه، ۹/۸ از ساعت ۴ تا ۴:۰۰ بعد از ظهر به جلسه زوم بپیوندید

<https://zoom.us/j/99748226938?pwd=K6v4TISsDb8NPYDh59mPle6ibD712r.1>

Meeting ID: 997 4822 6938  
Passcode: 8Nw4Ca

حضور:

دوشنبه، ۹/۸ از ساعت ۴ تا ۵ بعدازظهر در خیابان

سه شنبه، ۹/۹ از ساعت ۴ تا ۵ بعدازظهر در

میچی چهارشنبه، ۹/۱۰ از ساعت ۴ تا ۵ بعدازظهر

در مادیسون پنجشنبه، ۹/۱۱ از ساعت ۴ تا ۵

جمعه، ۹/۱۲ از ساعت S. 1st بعدازظهر در خیابان

۴ تا ۵ بعدازظهر در ریورساید

